



## UGOVOR

o javnoj nabavci jedinstvene usluge preuzimanja elektronskog računa, te štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog kupcima ugovornog organa za utrošeni prirodni gas u vidu pismonosne pošiljke

**KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, Ul. Trg Fadile Odžaković Žute 4, 71000 Sarajevo, BiH,**  
**Koga zastupa: Direktor Preduzeća Mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš., (u daljem tekstu: Naručilac),**  
**ID broj: 4206158020002,**  
**PDV broj: 200158020002**

i

**JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, BiH,**  
**Koga zastupaju: Generalni direktor mr.sci. Mirsad Majić, i**  
**Izvršni direktor Sektora za poštaaski promet mr.sci. Neziran Đogo, dipl.ing.maš., (u daljem tekstu: Izvršilac),**  
**ID broj: 4200682210021,**  
**PDV broj: 200682210005**

### Član 1.

Na osnovu Okvirnog Sporazuma, a po provedenom otvorenom postupku nabavke usluga broj: TD-05-24/17, ugovorne strane zaključuju **ugovor br. 1 (jedan)** o nabavci jedinstvene usluge preuzimanja elektronskog računa, te štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog kupcima ugovornog organa za utrošeni prirodni gas u vidu pismonosne pošiljke.

### Član 2.

Predmet ovog ugovora je nabavka jedinstvene usluge preuzimanja elektronskog računa, te štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog kupcima ugovornog organa za utrošeni prirodni gas u vidu pismonosne pošiljke, po provedenom otvorenom postupku nabavke broj: TD-05-24/17. Izvršilac usluga je dostavio ponudu prema specifikaciji Naručioca broj SP-OJ04-TD-05-24/17-01, koja je priložena ovom ugovoru i predstavlja njegov sastavni dio.

### Član 3.

Ugovorna vrijednost usluga iz člana 1. ovog ugovora prema ponuđenim cijenama izvršioca bez PDV-a iznosi: **400.000,00 KM (slovima:četiristotinehiljadaKM).**

### Član 4.

Izvršilac će usluge iz člana 1. izvršavati nakon potpisivanja ugovora u vremenskim terminima, količinama i rokovima koje odredi naručilac usluga za svaki mjesec ponaosob.

### Član 5.

Obaveza izvršioca usluga je:

- preuzimanje elektronskog računa,
- štampanje računa odmah po preuzimanju istog na obrascima sa predštamptom u boji obostrano, dimenzija 8,11"x12",
- kovertiranje adresnog lista u jednu kovertu sa lijevim prozorom i logom Naručioca u boji,
- dostava računa u vidu pismonosne pošiljke na adrese primaoca, ubacivanjem u kućni kovčežić primaoca u rokovima iz člana 7. ovog ugovora, a u skladu sa odredbama Pravilnika o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga i Pravilnika o vršenju usluga u poštanskom saobraćaju, a koje se odnose na uručenje običnih pismonosnih pošiljaka,
- da u slučaju neispravnosti ili nepostojanja kućnog kovčežića račun ostavi na adekvatnom mjestu u ulazu u zgradu ili kuću (naprimjer: račun zakačiti za vrata),
- da sve račune koje nije bilo moguće uručiti, vrati naručiocu usluga sa naznačenim razlogom vraćanja za svaki račun pojedinačno uz zbirni izvještaj,
- da sve neopravdano vraćene račune ponovno primi i uruči bez ponovne naplate poštarine,
- da zajedno uz dostavu računa pravnim i fizičkim licima ubacivanjem u kućni kovčežić primaoca, izvrši i dostavu obavještenja, letaka i sl. bez posebnog fakturisanja.



	OJ	RB/GOD	RB
UG	G304	TD-05-24/17-01	01

#### Član 6.

Obaveza naručioca usluga je da:

- elektronske račune izvršiocu usluga dostavi putem (e-mail) najkasnije šestog dana na početku svakog mjeseca do 9,00 sati,
- obavještenja, letke i sl., preda blagovremeno izvršiocu usluga, kako bi isti zajedno sa računima biti dostavljani individualnim kupcima,
- u slučaju izmjena na formi računa iste dostavi izvršiocu najkasnije deset (10) dana prije štampanja računa.

#### Član 7.

Izvršilac usluga se obavezuje da će usluge iz člana 1. ovog ugovora realizirati u roku od od tri (3) dana za uže dostavno područje, a u roku od četiri (4) dana za šire dostavno područje, nakon dobivanja narudžbe od naručioca i preuzimanja elektronskog računa, u količinama koje odredi naručilac.

Za svaki dan kašnjenja u izvršenju usluga naručilac će izvršiocu zaračunati penale u iznosu od 1% s tim da iznos penala ne može preći 10% ukupne vrijednosti ugovora iz člana 3. ovog ugovora.

#### Član 8.

Izvršilac će obračun izvršenih usluga vršiti po po jediničnim cijenama iz priloga ovom ugovoru. Naručilac će plaćanje izvršiti u roku od 30 (trideset) dana po prijemu uredno ispostavljene poreski ispravne fakture za izvršene usluge na transakcijski račun izvršioca naveden na fakturi.

#### Član 9.

Izvršilac i naručilac se neće smatrati odgovornima za zakašnjenje u ispunjenju obaveza prema ovom Ugovoru, neposredno ili posredno, ako je zakašnjenje uslijedilo usljed više sile. Pod višom silom podrazumjevaju se slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja ugovora na snagu, a koji nisu pod kontrolom ni jedne ugovorene strane, niti se objektivno mogu predvidjeti, a sprječavaju jednu ili obje ugovorene strane.

#### Član 10.

Izvršilac nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovorenih obaveza bez predhodnog pismenog odobrenja naručioca.

#### Član 11.

Ukoliko naručilac u ugovornom roku iz člana 7. ovog ugovora ne plati cijenu za izvršene usluge obavezan je izvršiocu usluge isplatiti i zateznu kamatu u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju ovaj institut.

#### Član 12.

Obaveza izvršioca usluga je da u roku od sedam (7) dana računajući od dana potpisivanja ugovora, dostavi naručiocu безусловnu bankarsku garanciju na iznos od 10% vrijednosti ugovora, odnosno u vrijednosti od **40.000,00 KM** za dobro izvršenje posla po ovom ugovoru sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti garancije: rok izvršenja ugovorenih obaveza + 30 (trideset) dana.

Ukoliko izvršilac usluga obavi sve ugovorene poslove kvalitetno i u roku, naručilac će u roku od 15 (petnaest) dana izvršiocu usluga vratiti pomenutu garanciju.

Ukoliko izvršilac usluga ne dostavi traženu garanciju u zadanom roku iz stava 1. ovog člana, zaključen ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

#### Član 13.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od (1) jedne godine počev od dana potpisivanja istog. U slučaju raskida ugovora, ugovorna strana koja traži raskid ugovora obavezna je da o svojoj namjeri obavijesti drugu ugovornu stranu sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

#### Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da izvršilac usluga neće zapošljavati, odnosno angažovati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili bila angažovana kao stručna lica naručioca u pripremi prijedloga za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci.

Ograničenja u smetnji iz stava 1. ovog člana traju 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.



**Član 15.**

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.


**Član 16.**


Ovaj Ugovor smatra se zaključenim danom potpisivanja od strane obje ugovorene strane, a stupa na snagu danom dostavljanja bezuslovne bankarske garancije iz člana 11. ovog ugovora, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

**Član 17.**

Sve nesporazume do kojih dođe u realizaciji ovog Ugovora, a koji se ne mogu riješiti u duhu dobrih poslovnih odnosa, rješavaće nadležni sud u Sarajevu.

**Izvršilac:**


  
Generalni direktor, mr.sci. Mirsad Majić

  
Izvršni direktor Sektora za poštanski promet  
mr.sci. Neziran Đogo, dipl.ing.maš.

Broj ugovora:

11-360-39/18-P.O.P.  
30. 01. 2018

**Naručilac:**

  
Direktor Preduzeća, mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.

  
Izvršni direktor, Mr. Mehmed Mehović, dipl.oec.

Broj ugovora:

21/18  
23-01-2018



- Ispis: jednostrani ispis varijabilnih podataka (u crnoj boji) u laserskoj štampi sa bar kodom (prema uzorku obrasca računsa za utrošeni gas - fizička lica).
- Perforacija (mikro mašinska) – poprečna na 1/3 dužine papira; vertikalna na 1/3 širine papira.

1. Izvod iz ovog kataloga: 0,050 kg/m<sup>2</sup>.

2. Izvod iz ovog kataloga: 0,050 kg/m<sup>2</sup>.

3. Izvod iz ovog kataloga: 0,050 kg/m<sup>2</sup>.

4. Izvod iz ovog kataloga: 0,050 kg/m<sup>2</sup>.

5. Izvod iz ovog kataloga: 0,050 kg/m<sup>2</sup>.

6. Izvod iz ovog kataloga: 0,050 kg/m<sup>2</sup>.

7. Izvod iz ovog kataloga: 0,050 kg/m<sup>2</sup>.

8. Izvod iz ovog kataloga: 0,050 kg/m<sup>2</sup>.

- Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Za ponuđača:




Za KJKP Sarajevogas d.o.o.:

Šef Službe za komercijalne poslove

Mirsad Fatić, dipl.oec.

Izvršni direktor

Mr. Mehmed Mehović, dipl.oec.

